

## Oo Mawu amenuvela

traduit de « Ô toi dont le cœur nous aime »

$\text{♩} = 100$   
*mf*

1. Oo Ma - wu a - me - nu - ve - la,  
Mie - ge de dzi - fo, wò no - fe

*p*

Ma - wu, si yo kple lo - lã!  
Be mia - su - bo wò e - gbe. Wò fo -

*mf*

me la ka - tâ fo fu Le wò ŋku me

*mf*

mia Fo - fo E - xo ya - yra le vi -

wò me, E - ya me ke nè - tiae le.

2. Gomekpɔkpɔ gã kae nye sia,  
Be míano Mawu gã kpɔm,  
Eye míano Yesu Kristo  
Fe kudziɔɔduha dzim !  
Wò fome la katã fo fu, etc.

3. Amenuveve kae nye sia,  
Be míadzesi wò lolɔ,  
Oo Fofo, l'esime míele  
Viwò fe vava lalam !  
È, egbɔna : Haleluya !  
Afetɔ fe Ha, dzi ha.  
Esusɔ-vee, nàso kpakple  
Wò ðela ñusɛto la.